

# **ZAKON O SUKOBU INTERESA**

“Sl. gl. BiH”, br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08 i MUKMH



5. Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristranost u obavljanju javnih funkcija.

## Član 2.

### Principi djelovanja

1. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici u obavljanju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrano, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.
2. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici lično su odgovorni za svoje djelovanje u obavljanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani, i politički su odgovorni prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
3. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit osobe koja je s njima povezana. Zvaničnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema osobama koje bi mogle uticati na njihovu objektivnost.
4. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici kao javne osobe moraju djelovati u interesu građana.
5. U obavljanju funkcija izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici obavezni su imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva koja su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koja su namijenjena i na efikasan način.
6. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici u vrijeme obavljanja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju obavljaju. Osim ako je to ovim zakonom izričito propisano izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju primati nikakvu drugu naknadu.

## Član 3.

### Definicije

1. U smislu ovog zakona o sukobu interesa:

- a) "ovlaštenom osobom" smatra se osoba koja je osnivačkim aktom ili Statutom preduzeća ovlaštena da predstavlja preduzeće. Pod ovlaštenom osobom također se podrazumijeva i poduzetnik;
- b) "bliskim srodnikom" smatraju se bračni ili vanbračni drug zvaničnika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojitelj i usvojenik, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stepena i srodnici po tazbini do drugog stepena;
- c) "izabranim zvaničnicima" smatraju se:
  - članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
  - poslanici i članovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH);
  - sekretari oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
  - direktori, zamjenici i pomoćnici direktora organa državne uprave, agencija i direkcija, te zavoda imenovani od strane Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH odnosno Predsjedništva BiH;
- d) "nosiocima izvršnih funkcija" smatraju se ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH;
- e) "savjetnicima" smatraju se savjetnici izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija kako je utvrđeno Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine;
- f) "Izborna komisija" znači Izborna komisija Bosne i Hercegovine;

- h) "finansijski interes" znači:

1. svaki interes kojim se izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000 KM godišnje, kao i
2. svaki vlasnički interes koji ima izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000 KM u nekom preduzeću, društvu sa neograničenom odgovornošću, komanditnom društvu, dioničarskom društvu ili društvu sa ograničenom odgovornošću.

- i) "poklon" znači svaku isplatu, djelovanje, uslugu, ili predmet od vrijednosti učinjene neposredno primaocu, bez naknade ili očekivanja naknade. Pokloni primljeni od članova porodice, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 100 KM nisu obuhvaćeni ovim zakonom.

- j) "privatno preduzeće" označava svako zakonom utvrđeno preduzeće koje nije javno preduzeće definirano u daljem tekstu;

- k) "javno preduzeće" označava preduzeće u kojem se više od 25% kapitala nalazi u vlasništvu Vlade odnosno preduzeća u kojem se više od 25% godišnje poslovne aktivnosti finansira iz Budžeta Vlade Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, bilo kojeg kantona, općine ili grada.

## Član 4.

1. Članstvo u poslovnom odboru, upravnom odboru, nadzornom odboru, izvršnom odboru, ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću nespojivo je sa javnim funkcijama izbornog zvaničnika ili nosioca izvršne funkcije.
2. Članstvo u poslovnom odboru ili direkciji, ili obavljanje funkcije direktora agencije za privatizaciju nespojivo je sa javnim funkcijama izabranog zvaničnika ili nosioca izvršne funkcije.
3. Angažman u privatnom preduzeću, u uslovima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.
4. Pod uslovima definiranim u stavu 1., 2. i 3. ovog člana angažman bliskih srodnika izabranih zvaničnika, nosilaca funkcija i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ove zvaničnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike dolazi do pojave sukoba interesa.

## Član 5.

### Javna preduzeća i agencije za privatizaciju

1. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću. Ova se odredba primjenjuje godinu dana nakon što zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici prestanu vršiti funkciju.
2. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi direkcije ni upravnog odbora, niti direktori agencija za privatizaciju. Ova se odredba primjenjuje godinu dana nakon što zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici prestanu vršiti funkciju.
3. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od tih nespojivih službi prije preuzimanja dužnosti.

## Član 6.

### Vladina ulaganja u privatna preduzeća

1. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, niti biti u svojstvu

ovlaštene osobe svakog privatnog preduzeća u koje je organ vlasti, čiji je član zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, ulagao kapital u periodu od četiri godine prije preuzimanja dužnosti zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

2. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog, odbora, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore, ili na drugi način posluje, s vladama na bilo kojem nivou. Ova odredba primjenjuje se samo na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s vladom, dok je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vršio funkciju i to samo onda kada je vrijednost ugovora ili posla s Vladom veća od 5.000 KM godišnje.

#### Član 7.

##### Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa

1. Izabrani zvaničnici ne mogu glasati po bilo kojem pitanju koje se direktno tiče privatnog preduzeća u kojem taj zvaničnik ili njegovi bliski srodnici imaju finansijski interes. Zvaničnici koji se nadu u takvim situacijama uzdržat će se od glasanja, te na otvorenoj sjednici objasniti razloge zbog kojih su uzdržani.
2. Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici neće poduzimati nikakve službene radnje koje bi mogle direktno uticati na privatno preduzeće u kojem nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, ili njegov bliski srodnik imaju finansijski interes. Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici će u takvim situacijama prosljediti donošenje odluke o poduzimanju radnje drugom nadležnom tijelu i pismeno navesti razloge za takvo prosljeđivanje.

#### Član 8.

##### Ugovori o ličnim uslugama

1. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga s bilo kojim javnim preduzećem.
2. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga sa bilo kojim privatnim preduzećem koje sklapa ugovore, ili na drugi način posluje s vladama na bilo kojem nivou. Ova odredba se samo primjenjuje na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s Vladom istovremeno dok izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla s Vladom prelazi 5.000 KM godišnje.
3. U slučaju da izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovog člana, ugovor zvaničnika ili nosioca izvršnih funkcija smatrat će se ništavnim.

#### Član 9.

##### Zabranjene aktivnosti

Osim ako je to izričito propisano odredbama ovoga zakona, zvaničnicima se zabranjuje:

- a) primiti ili zahtijevati poklon ili drugu korist ili obećanje poklona ili druge koristi radi obavljanja javnih funkcija;
- b) primiti dodatnu naknadu za poslove vršenja javnih funkcija;
- c) tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasanja o bilo kojem pitanju ili uticati na odluku nekog organa ili osobe;
- d) obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;
- e) privilegovati osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi porijekla, ličnih ili porodičnih veza;

- f) odbiti izvršenje uvida u svoje finansijsko poslovanje;
- g) uticati na dobivanje poslova ili narudžbi države u cilju sticanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugoga;
- h) koristiti povlaštene informacije o radu državnih organa radi lične koristi ili koristi bliskog srodnika;
- i) na drugi način koristiti svoj položaj kako bi uticali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te tako postigli ličnu korist ili korist bliskog srodnika, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugom bliskom srodniku.

#### Član 10.

##### Primanje poklona

1. Poklonom u smislu ovoga zakona smatra se poklon u vezi s obavljanjem dužnosti, a podrazumijeva: novac, stvari, prava, usluge bez naknade te neku drugu korist datu ili obećanu zvaničniku, npr: ugostiteljsku uslugu, uslugu noćenja, oprost duga ili obaveze, putni trošak ili slična usluga, ulaznica, umjetnički predmet, suvenir, osiguranje ili slična usluga, medicinska ili slična usluga koju zvaničnik nije lično platio prema tržišnoj cijeni.
2. Poklon u vrijednosti do 50 KM izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
3. Poklonom u smislu stava 2. ovoga člana smatra se i više poklona poklonjenih od strane iste osobe u razdoblju od jedne godine.
4. Poklone iznad vrijednosti iz stava 2. ovog člana izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju zadržati, već su ih obavezni prijaviti Izornoj komisiji i oni postaju vlasništvo BiH.
5. Izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos, a ako dobije navedeno dužan ih je prijaviti i oni postaju vlasništvo BiH.
6. U slučaju sumnje o vrijednosti poklona izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.
7. Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.
8. Primanje poklona prema st. od 1. do 7. ovoga člana odnosi se i na osobu koja bi primila poklon u korist zvaničnika, s tim da ta osoba zna za primanje poklona.

#### Član 11.

##### Obavljanje drugih poslova zvaničnika

1. Za vrijeme vršenja javne funkcije izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici, osim dužnosti u političkoj stranci, ne smiju vršiti dužnost u drugim izvršnim organima. Istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima također je nespojivo.
2. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu obavljati poslove u nastavnim ili naučnim, te kulturnim i sportskim ustanovama, stručnim udruženjima i slično, samo pod uslovom da naknada za obavljanje tih dužnosti ne prelazi jednu trećinu iznosa redovne plaće u ovim ustanovama ili udruženjima.
3. Izabrani zvaničnici i nosioci izvršne funkcije ne smiju obavljati poslove savjetnika niti smiju biti u ugovornom odnosu na osnovu rada sa javnim preduzećima i pravnim ili fizičkim osobama koji posluju sa organima vlasti na bilo kojem nivou.



**Drugo poglavlje - Otvorenost****Član 12.****Lično finansijsko stanje**

Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dostavljaju redovne finansijske izvještaje, kako je predviđeno zakonom i Pravilima i propisima Izborne komisije.

**Član 13.****Otvorenost kod ugovaranja**

1. Svako javno ili privatno preduzeće koje dostavi ponudu o davanju robe ili usluga Vladi podnosi i pisanu izjavu zajedno sa ponudom, uz spisak bilo kakvih priloga političkim strankama koje je preduzeće dalo u prethodne dvije godine. U izjavi se također navode svi izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji su bili zaposleni ili su bili članovi poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili su radili u svojstvu ovlaštene osobe preduzeća tokom prethodne dvije godine.
2. Ovaj član primjenjuje se samo na javna ili privatna preduzeća kada vrijednost ugovora ili posla za Vladu prelazi 5.000 KM godišnje.
3. Sve izjave iz ovog člana su javni dokumenti i dostupni su javnosti i medijima i od strane preduzeća i od strane organa vlasti koji prima ponudu.

**Član 14.****Otvorenost informacija o preduzeću**

1. Svako preduzeće u koje organ vlasti izvrši jedno ili više ulaganja u ukupnom iznosu većem od 5.000 KM godišnje, podnosi izvještaj u kojem se navode puna imena, adrese, kontakt telefoni članova poslovnog odbora ili upravnog odbora, kao i svih ovlaštenih osoba u preduzeću.
2. Takvi izvještaji dostavljaju se ministarstvu ili agenciji nadležnoj za finansijska pitanja u okviru organa vlasti koji je izvršio ulaganje, sudu kod kojeg je preduzeće registrirano, i Izornoj komisiji u roku od 10 dana od izglasavanja službene odluke preduzeća da izvrši ulaganje.
3. Ažurirani izvještaji dostavljaju se u roku od 14 dana od bilo kakve promjene u članstvu poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvršnog odbora, ili ovlaštenih osoba u periodu od dvije godine nakon posljednjeg ulaganja od strane organa vlasti.
4. Svi izvještaji iz ovog člana su javni dokumenti i dostupni su za inspekciju i kopiranje odgovarajućem ministarstvu ili agenciji koja je nadležna za finansijska pitanja, sudu i Izornoj komisiji u toku redovnog radnog vremena.

**Član 15.****Otvorenost Vladinih investicija**

1. Organ vlasti koji izvrši jedno ili više ulaganja u neko preduzeće u ukupnom iznosu većem od 5.000 KM godišnje, podnosi izjavu o tom ulaganju Izornoj komisiji.
2. Organ vlasti također objavljuje primjerak izjave o ulaganju u novinama koje se distribuiraju na teritoriji koja je u njegovoj nadležnosti. Primjerak se objavljuje u roku od 14 dana od dana kada je izvršeno ulaganje.
3. Sve izjave iz ovog člana su javni dokumenti i dostupni su za inspekciju i kopiranje od strane organa vlasti i Izorne komisije tokom redovnog radnog vremena.

**Član 16.****Otvorenost godišnjih izvještaja preduzeća**

1. Godišnji finansijski izvještaji preduzeća koja se dostavljaju nadležnoj poreskoj upravi, također dostavljaju se agenciji ili ministarstvu nadležnom za finansijska pitanja u organu vlasti koji je izvršio ulaganje u preduzeće u toku prethodnih 12 mjeseci.

2. Svi izvještaji iz ovog člana su javni dokumenti i dostupni su za inspekciju i kopiranje odgovarajućem ministarstvu ili agenciji nadležnoj za finansijska pitanja u toku redovnog radnog vremena.

**Treće poglavlje - Implementacija****Član 17.****Implementacija**

1. Izborna komisija u skladu sa ovim zakonom obavlja sljedeće funkcije:
  - a) djeluje na osnovu ovog zakona kako bi osigurala politiku odgovornost i vjerodostojnost izabranih zvaničnika, nosilaca izvršne funkcije i savjetnika, vodeći računa o zaštiti integriteta funkcije, a ne osobe koja vrši tu funkciju;
  - b) donosi upute, propisuje obrasce i organizaciju registra radi primjene odredbi ovog zakona;
  - c) donosi Pravilnik o vođenju registra, obrascima, pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluka, te sastavljanju izvještaja;
  - d) donosi odluke o tome da li neko djelovanje ili propust predstavljaju kršenje odredbi ovoga zakona;
  - e) podnosi izvještaj o svome radu Predsjedništvu Bosne i Hercegovine svakih šest mjeseci, a javnosti najmanje jedanput godišnje;
  - f) podnosi izvještaj nadležnom tužilaštvu o svakom slučaju kršenja ovog zakona koje može predstavljati kršenje Krivičnog zakona.
2. Dodatna sredstva koja Izborna komisija potroši u implementaciji ovog zakona obezbjeđuju se iz državnog budžeta.

**Član 18.****Postupak pred Izbornom komisijom**

1. Postupak pred Izbornom komisijom pokreće se na zahtjev Izborne komisije ili na zahtjev osobe o kojoj se radi.
2. Izborna komisija može pokrenuti postupak i na osnovu prijave neke druge osobe.
3. Izborna komisija ima pravo utvrditi činjenice vlastitom istragom ili pribaviti činjenice i dokaze djelovanjem drugih organa izvršne vlasti. Svi organi vlasti, institucije i sudovi na svim nivoima u BiH obavezni su Izornoj komisiji pružiti zatraženu pravnu pomoć i sve druge vidove pomoći.
4. Izborna komisija će o slučaju sumnje o postojanju kršenja obaveze prema ovom zakonu obavijestiti osobu za koju postoji osnovana sumnja da je prekršila ovaj zakon, tražeći od nje izjavu o navodima sadržanim u prijavi.
5. Ako postoji sumnja u vezi s mogućim postojanjem kršenja ovog zakona, Izborna komisija će dati svoje mišljenje na zahtjev svake osobe koja to od nje zatraži.
6. Prije izricanja sankcije Izborna komisija mora pribaviti izjavu osobe na koju se sankcija odnosi.

**Član 19.****Žalbe**

Žalbe na odluke Izborne komisije mogu se uputiti Upravnom odjelu Suda Bosne i Hercegovine.

**Član 20.****Sankcije**

1. Ako se utvrdi da neki izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 5., 6. ili 8. ovog zakona, on se smatra nepodobnim da se kandidira za bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Pored toga, zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM.

2. Ako se utvrdi da neki izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 9. i 10. taj zvaničnik ili nosilac izvršne funkcije kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM. Zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik također ima obavezu da vrati poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona.
3. Ako se utvrdi da izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovog zakona, on se smatra nepodobnim za radno mjesto u državnoj upravi ili za mjesto savjetnika najduže četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Ova odredba također se primjenjuje na izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na dopustu sa radnog mjesta u državnoj upravi. U tom slučaju, on je dužan proći postupak javnog konkursa kako bi ponovo stupio u državnu upravu po isteku perioda nepodobnosti.
4. Ako se utvrdi da bliži srodnik izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika krši odredbu člana 10., taj član porodice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM. Zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik također može biti novčano kažnjen u jednakom iznosu ako se utvrdi da mu je ranije bilo poznato postojanje sukoba interesa ili poklona.
5. Svako preduzeće za koje se utvrdi da krši čl. 13., 14. ili 16. kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM i nema pravo sklapati ugovor sa bilo kojim organom vlasti ili agencijom u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja.
6. Novčane kazne na osnovu ovog poglavlja plaćaju se Izbornoj komisiji.

#### Član 21. Zastarjevanje

Postupak za primjenu sankcija u vezi s kršenjem ovog zakona mora se pokrenuti u roku od četiri godine od utvrđivanja navodnog kršenja Zakona.

#### Četvrto poglavlje - Obim Zakona

##### Član 22.

#### Primjena Zakona na entitete i Brčko Distrikt

1. Entiteti i Brčko Distrikt donijet će svoje zakone u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
2. Do donošenja zakona u oblasti sukoba interesa na entitetskom nivou i nivou Brčko Distrikta, entiteti i Brčko Distrikt primjenjivat će odredbe utvrđene u ovom zakonu.
3. Odredbe zakona iz stava 1. ovog člana ne smiju biti u suprotnosti s ovim zakonom.

#### Peto poglavlje - Prijelazne i završne odredbe

##### Član 23.

#### Stupanje na snagu

1. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja rezultata Izbora koji će se održati u oktobru 2002. godine.
2. Zakon će biti objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 60/02  
20. juna 2002. godine  
Sarajevo

|                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predsjedavajući<br>Predstavničkog doma<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>Mariofil Ljubić, s. r. | Predsjedavajući<br>Doma naroda<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>dr. Nikola Špirić, s. r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

148

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma

naroda, održanoj 25. juna 2002. godine, i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. jula 2002. godine, usvojila je

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA OKVIRNOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA I BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

#### Član 1.

U Okvirnom zakonu o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 14/00) član 2. stav 3. mijenja se i glasi:

"Nijedan proces restitucije, privatizacije preduzeća i banaka neće prejudicirati rješavanje po zahtjevima za restituciju koji se mogu podnijeti u skladu s važećim zakonima o restituciji; s tim da svaki entitetski zakon o restituciji isključuje preduzeća i banke koji su predmet restitucije, kao i njihovu zemlju, imovinu i zgrade, iz naturalne restitucije, te predvidi da nadležni organi vlasti osiguraju pravičnu nadoknadu svim zakonskim podnosiocima."

#### Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 62/02  
3. jula 2002. godine  
Sarajevo

|                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predsjedavajući<br>Predstavničkog doma<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>Mariofil Ljubić, s. r. | Predsjedavajući<br>Doma naroda<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>dr. Nikola Špirić, s. r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

149

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, održanoj 25. juna 2002. godine, i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. jula 2002. godine, usvojila je

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPUNJAVANJU UPRAŽNJENOG MJESTA ČLANA PRESJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

U Zakonu o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 21/00) član 6. stav 2. mijenja se i glasi:

"Ako Dom naroda odbije dva puta nominirane koje predloži Predstavnički dom na osnovu ovog člana, tada treći nominirani kojeg bira Predstavnički dom popunjava upražnjeno mjesto bez daljeg potvrđivanja od Doma naroda."

#### Član 2.

U članu 7. period od "30 dana" briše se i zamjenjuje periodom od "120 dana".

#### Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 63/02  
3. jula 2002. godine  
Sarajevo

|                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predsjedavajući<br>Predstavničkog doma<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>Mariofil Ljubić, s. r. | Predsjedavajući<br>Doma naroda<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>dr. Nikola Špirić, s. r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ISPRAVKE

Tekst Odluke Visokog predstavnika kojom se proglašava Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, objavljen u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine", upoređen je sa izvornom verzijom na engleskom jeziku koju je 23. maja 2003. godine potpisao Visoki predstavnik. Prilikom upoređivanja pronađene su tehničke/daktilografske greške u prijevodu. Stoga je potrebno izvršiti sljedeću ispravku

### ISPRAVKA

**U PRIJEVODU TEKSTA ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA KOJOM SE PROGLAŠAVA ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE, OBJAVLJENE U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH", BR. 13/02 I 16/02, "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH", BROJ 25/02, "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE", BROJ 34/02 I "SLUŽBENOM GLASNIKU BRČKO DISTRIKTA", BROJ 11/02**

1. U članu 7. nedostaje stav 3. Nakon dodavanja stava koji nedostaje, upotpunjeni član 7. glasi:

"Član 7.

#### **Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa**

1. Izabrani zvaničnici ne mogu glasati po bilo kojem od pitanja koje se direktno tiče privatnog preduzeća u kojem taj zvaničnik ili njegovi bliski srodnici imaju finansijski interes. Zvaničnici koji se nadu u takvim situacijama uzdržat će se od glasanja, te na otvorenoj sjednici objasniti razloge zbog kojih su uzdržani.
2. Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici neće poduzimati nikakve službene radnje koje bi mogle direktno utjecati na privatno preduzeće u kojem nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, ili njegov bliski srodnik imaju finansijski interes. Nosioci izvršnih funkcija i savjetnici će u takvim situacijama prosljediti donošenje odluke o poduzimanju radnje drugom nadležnom tijelu i pismeno navesti razloge za takvo prosljeđivanje.
3. U slučaju da izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovog člana, glas ili odluka zvaničnika ili nosioca izvršnih funkcija smatrat će se ništavnim.
2. U članu 8. stav 3, riječi: "nosilac izvršnih funkcija" mijenjaju se riječima: "nosilac funkcije". Stav 3. člana 8. se, shodno tome, ovom ispravkom mijenja i glasi: "U slučaju da izabrani zvaničnik, nosilac funkcije ili savjetnik prekrši odredbe ovog člana, ugovor zvaničnika ili nosioca funkcije smatrat će se ništavnim."
3. U članu 19, stav 1, riječ "žalbe" mijenja se riječju "tužbe". Stav 1. člana 19. se, shodno tome, ovom ispravkom mijenja i glasi: "Tužbe na odluke Izborne komisije mogu se uputiti Upravnom odjelu Suda Bosne i Hercegovine."
4. U članu 20, stav 3, riječi: "se smatra" mijenjaju se riječima "se može smatrati". Stav 3. člana 20. se, shodno tome, ovom Ispravkom mijenja i glasi: "Ako se utvdi da izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovog zakona, on se može smatrati

nepodobnim za radno mjesto u državnoj upravi ili za mjesto savjetnika u periodu od najviše četiri (4) godine nakon počinjenog prekršaja. Ova odredba se također primjenjuje na izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na dopustu sa radnog mjesta u državnoj upravi. U tom slučaju, on je dužan proći postupak javnog konkursa kako bi ponovo stupio u državnu upravu po isteku perioda nepodobnosti."

5. U članu 21, stav 1, riječ "utvrđivanja" briše se. Stav 1. člana 21. se, shodno tome, ovom ispravkom mijenja i glasi: "Postupak za primjenu sankcija u vezi s kršenjem ovog zakona mora se pokrenuti u roku od četiri godine od navodnog kršenja Zakona."

24. aprila 2003. godine

Edouard d'Aoust, s. r.

Po izvršenom savršenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 13/03 od 19. maja 2003. godine na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku potkrala greška, te se daje sljedeća

### ISPRAVKA

#### **ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCII BOSNE I HERCEGOVINE**

Ispred člana 1. treba dodati član 1. koji glasi:

U Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97, 29/02 i 8/03), u članu 3. iza riječi "određeno" dodaje se riječ "ovim".

U članu 1. riječi: "U Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97 i 29/02)", brišu se.

Dosadašnji član 1. postaje član 2., a član 2. postaje član 3.

Broj 02-02-27/03  
27. maja 2003. godine  
Sarajevo

Služba Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH

Po izvršenom savršenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da je u Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju graditeljske cjeline - crkva sv. Nikole u Trijebnju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 12/03, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku uočena tehnička greška, te se daje sljedeća

### ISPRAVKA

#### **ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE - CRKVA SV. NIKOLE U TRIJEBNJU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE**

U Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju graditeljske cjeline - crkva sv. Nikole u Trijebnju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/03), u tački II, stav 2. i tački III stav 1. vrši se ispravka teksta na način što se brojevi k.č.: "637/1, 637/2 i 637/3" zamjenjuju brojevima: "437/1, 437/2 i 437/3", a broj z.k.ul. "645" zamjenjuje brojem "45".

Broj 03-0-38/03-7  
21. maja 2003. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća Komisije  
Amra Hadžimuhamedović, s. r.

## Чланак 108.

Ovaj se zakon objavljuje u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

## Чланак 109.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 22/04

22. ožujka 2004. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

dr. Nikola Špirić, v. r.

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, v. r.

74

На основу члана IV. 4, а) и е) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома одржаној 12. фебруара 2004. и на сједници Дома народа одржаној 6. априла 2004. године, усвојила је

## ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ  
ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И  
ХЕРЦЕГОВИНЕ

## Члан 1.

У Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 16/02) врше се следеће измјене и допуне:

У члану 3. тачка 1.б), мијења се и гласи: "Блиским сродником" сматрају се брачни и ванбрачни друг званичника, дијете, мајка, отац, усвојитељ, усвојеник, његов брат, те родитељи и дијете брачног друга (пасторак/пасторка).

У члану 3. тачка 1. ц), алинеја 3. се мијења и гласи: "секретари оба дома и секретар Заједничке службе Парламентарне скупштине БиХ."

У члану 3. тачка 1.д) алинеја 4. која гласи: "директори, замјеници и помоћници директора органа државне управе, агенција и дирекција, те завода именовани од Савјета мпиистара БиХ или Парламентарне скупштине БиХ, односно Председништва БиХ", пребацује се у тачку 1.д) члана 3. иза тренутно постојећег текста, с тим да се овај текст на крају реченице допуњује ријечима: "који нису обухваћени Законом о државној служби у институцијама БиХ".

## Члан 2.

Члан 4. тачка 2. мијења се и гласи: "Чланство у пословодном, управном или надзорном одбору, или дирекцији, или дужност директора Агенције за приватизацију неспојиви су са јавним дужностима изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника".

У члану 4. додаје се нова тачка 5. који гласи: "Одредбе тачке. 4. у вези са тачком 1. овог члана не односе се на категорију блиских сродника: брат и сестра у случају јавних предузећа на кантоналном и општинском нивоу власти".

## Члан 3.

Члан 5. тачка 2. прва реченица, мијења се и гласи: "Изабрани званичници, носиоци извршних дужности и савјетници не могу бити чланови пословодног, управног или надзорног одбора, ни дирекције, нити директори Агенције за приватизацију".

У задњим реченицама тачака 1. и 2. члана 5. ријечи: "годину дана" се мијењају ријечима: "шест мјесеци".

## Члан 4.

У члану 10. тачка 2. текст: "50 КМ" мијења се и гласи: "100 КМ".

## Члан 5.

У члану 11. тачка 1. текст: "не смију вршити дужност у другим извршним органима" мијења се и гласи: "не смију вршити другу извршну дужност".

У члану 11. тачка 1. друга реченица која гласи: "Истовремено вршење више од једне дужности у извршним органима такођер је неспојиво", брише се.

У члану 11. на крају тачке 1. додаје се реченица: "Изнимно од претходних одредаби, изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници могу обављати извршну дужност у фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета било којег нивоа власти, основаним у складу са Законом о удружењима и фондацијама."

У члану 11. тачка 2. мијења се и гласи: "Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници могу обављати послове у јавним наставним, здравственим или научним, те културним и спортским установама, невладиним непрофитним организацијама, фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета било којег нивоа власти, под условима утврђеним ентитетским Законом о раду и другим прописима."

## Члан 6.

У члану 20. тачка 1. и тачка 3. у дијелу у којем се набрајају чланови који се крше додаје се број "11".

У члану 20. тачка 3. у дијелу у којему се набрајају чланови који се крше бришу се бројеви "1. и 7.", а у члану 20. тачка 2. испред броја 9. у дијелу у којему се набрајају чланови који се крше, додаје се број "7".

У члану 20. тачка 3. на два мјеста текст: "у државној управи" мијења се и гласи: "у државној служби", као и текст: "у државну управу" мијења се и гласи: "у државну службу".

## Члан 7.

Овај Закон ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

ПС БиХ број 23/04

6. априла 2004. године

Sarajevo

Председавајући  
Представничког дома  
Парламентарне скупштине БиХ  
др. Никола Шпирић, с. р.

Председавајући  
Дома народа  
Парламентарне скупштине БиХ  
Мустафа Памук, с. р.

Na osnovu člana IV.4, a) i e) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 12. februara 2004. i na sjednici Doma naroda održanoj 6. aprila 2004. godine, usvojila je

## ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ  
ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И  
ХЕРЦЕГОВИНЕ

## Члан 1.

У Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 16/02) врше се следеће измјене и допуне:

U članu 3. tačka 1.b), mijenja se i glasi: "Bliskim srodnikom" smatraju se bračni i vanbračni drug zvaničnika, dijete, majka, otac, usvojitelj, usvojenik, njegov brat, sestra, te roditelji i dijete bračnog druga (pastorak/pastorka).

U članu 3. tačka 1. c) alineja 3. mijenja se i glasi: "sekretari oba doma i sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH".

U članu 3. tačka 1.c) alineja 4. koja glasi: "direktori, zamjenici i pomoćnici direktora organa državne uprave, agencija i direkcija, te zavoda imenovani od Savjeta ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH", prebacuje se u tačku 1.d) člana 3. iza trenutno postojećeg teksta, s tim da se ovaj tekst na kraju rečenice dopunjuje riječima: "koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH".

## Član 2.

Član 4. tačka 2. mijenja se i glasi: "Članstvo u poslovodnom, upravnom ili nadzornom odboru, ili direkciji, ili dužnost direktora Agencije za privatizaciju nespojivi su sa javnim dužnostima izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika".

U članu 4. dodaje se nova tačka 5. koji glasi: "Odredbe tačke 4. u vezi sa tačkom 1. ovog člana ne odnose se na kategoriju bliskih srodnika: brat i sestra u slučaju javnih preduzeća na kantonalskom i općinskom nivou vlasti."

## Član 3.

Član 5. tačka 2. prva rečenica, mijenja se i glasi: "Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih dužnosti i savjetnici ne mogu biti članovi poslovodnog, upravnog ili nadzornog odbora, ni direkcije, niti direktori Agencije za privatizaciju".

U zadnjim rečenicama tačaka 1. i 2. člana 5. riječi: "godinu dana" se mijenjaju riječima: "šest mjeseci".

## Član 4.

U članu 10. tačka 2. tekst: "50 KM" mijenja se i glasi: "100 KM".

## Član 5.

U članu 11. tačka 1. tekst: "ne smiju vršiti dužnost u drugim izvršnim organima" mijenja se i glasi: "ne smiju vršiti drugu izvršnu dužnost".

U članu 11. tačka 1. druga rečenica koja glasi: "Istovremeno vršenje više od jedne dužnosti u izvršnim organima također je nespojivo", briše se.

U članu 11. na kraju tačke 1. dodaje se rečenica: "Iznimno od prethodnih odredbi, izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu obavljati izvršnu dužnost u fondacijama i udruženjima, koje se ne finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, osnovanim u skladu sa Zakonima o udruženjima i fondacijama."

U članu 11. tačka 2. mijenja se i glasi: "Izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu obavljati poslove u javnim nastavnim, zdravstvenim ili naučnim, te kulturnim i sportskim ustanovama, nevladinim neprofitnim organizacijama, fondacijama i udruženjima, koje se ne finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, pod uslovima utvrđenim entitetskim Zakonom o radu i drugim propisima."

## Član 6.

U članu 20. tačka 1. i tačka 3. u dijelu u kojem se nabrajaju članovi koji se krše dodaje se broj "11".

U članu 20. tačka 3. u dijelu u kojemu se nabrajaju članovi koji se krše briše se brojevi "1. i 7.", a u članu 20. tačka 2. ispred broja 9. u dijelu u kojemu se nabrajaju članovi koji se krše, dodaje se broj "7".

U članu 20. tačka 3. na dva mjesta tekst: "u državnoj upravi" mijenja se i glasi: "u državnoj službi", kao i tekst: "u državnu upravu" mijenja se i glasi: "u državnu službu".

## Član 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 23/04

6. aprila 2004. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH  
dr. Nikola Špirić, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH  
Mustafa Pamuk, s. r.

Na temelju članka IV 4. a) i e) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 12. veljače 2004. i na sjednici Doma naroda održanoj 6. travnja 2004. godine, usvojila je

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

## Članak 1.

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) vrše se sljedeće izmjene i dopune:

U članku 3. tačka 1.b), mijenja se i glasi: "Bliskim srodnikom" smatraju se bračni i izvanbračni drug zvaničnika, dijete, majka, otac, usvojitelj, usvojenik, njegov brat, sestra, te roditelji i dijete bračnog druga (pastorak/pastorka).

U članku 3. tačka 1. c), alineja 3. se mijenja i glasi: "tajnici oba doma i tajnik Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH".

U članku 3. tačka 1.c) alineja 4. koja glasi: "direktori, zamjenici i pomoćnici direktora organa državne uprave, agencija i direkcija, te zavoda imenovani od Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH", prebacuje se u tačku 1.d) članka 3. iza trenutno postojećeg teksta, s tim da se ovaj tekst na kraju rečenice dopunjuje riječima: "koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH".

## Članak 2.

Članak 4. tačka 2. mijenja se i glasi: "Članstvo u poslovodnom, upravnom ili nadzornom odboru, ili direkciji, ili dužnost direktora Agencije za privatizaciju nespojivi su sa javnim dužnostima izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika".

U članku 4. dodaje se nova tačka 5. koji glasi: "Odredbe tačke 4. u svezi sa tačkom 1. ovog članka ne odnose se na kategoriju bliskih srodnika: brat i sestra u slučaju javnih poduzeća na županijskoj i općinskoj razini vlasti".

## Članak 3.

Članak 5. tačka 2. prva rečenica, mijenja se i glasi: "Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih dužnosti i savjetnici ne mogu biti članovi poslovodnog, upravnog ili nadzornog odbora, ni direkcije, niti direktori Agencije za privatizaciju".

U zadnjim rečenicama tačaka 1. i 2. člana 5. riječi: "godinu dana" se mijenjaju riječima: "šest mjeseci".



У тачки d) ријеч "представљају" замјењују се ријечју "представља".

Тачка e) мијења се и гласи:

"e) подноси годишњи извјештај о свом раду Парламентарној скупштини БиХ, Предсједништву БиХ и јавности и".

У тачки f) ријечи: "о сваком" замјењују се ријечима: "у сваком".

У ставу 2. ријечи: "државног буџета" замјењују се ријечима: "Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине".

#### Члан 15.

У члану 18. у ставу 1. ријечи: "покреће се на захтјев Изборне комисије или на захтјев лица о коме се ради" замјењују се ријечима: "покреће се по службеној дужности".

У ставу 3. ријеч "извршне" брише се.

У ставу 6. ријечи: "мора прибавити изјаву лица на које се санкција односи" замјењују се ријечима: "дужна је омогућити лицу против којег се води поступак да да изјаву".

#### Члан 16.

Члан 19. "Тужбе" мијења се и гласи:

#### "Члан 19.

#### (Жалбени поступак)

1. Жалбу на одлуку Централне изборне комисије БиХ, из области примјене овог закона, рјешава Апелационо одјељење Суда Босне и Херцеговине.
2. Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема одлуке, преко Централне изборне комисије БиХ."

#### Члан 17.

У члану 20. у ставу 1. у првој реченици иза броја "8" додаје се број "8а.", ријеч "или" замјењује се везником "и", ријечи: "непосредно или посредно изабрану дужност" замјењује се ријечима: "функцију изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника" и у другој реченици ријеч: "званичник" замјењује се ријечима: "изабрани званичник".

У ставу 2. ријечи: "тај званичник или носилац извршне функције" замјењују се ријечима: "тај изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник", а иза броја "10.000 КМ", ријеч "Званичник" замјењује се ријечима: "Изабрани званичник".

Ст. 3, 4. и 5. бришу се.

У досадашњем ставу 6. који постаје став 3. ријечи: "на основу овог поглавља плаћају се Изборној комисији", замјењују се ријечима: "уплаћују се у Буџет институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине".

#### Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а биће објављен и у "Службеним новинама ФБиХ", "Службеном гласнику РС" и "Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ".

ПСБиХ број 233/08

23. јула 2008. године

Сарајево

Предсједавајући  
Представничког дома  
Парламентарне скупштине БиХ  
Нико Лозанчић, с. р.

Предсједавајући  
Дома народа  
Парламентарне скупштине БиХ  
др Младен Иванић, с. р.

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. juna 2008. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 23. jula 2008. godine, usvojila je

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

#### Члан 1.

У Закону о sukobу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 14/03 и 12/04) у члану 1. у ставу 1. ријечи: "Овим законом" замјењују се ријечима: "С циљем спречавања sukoba интереса овим законом" и ријеч "дужности" замјењује се ријечима: "јавне функције".

Ставови 2., 3. и 4. бришу се.

У досадашњем ставу 5. који постаје став 2. ријечи: "јавних дужности" замјењују се ријечима: "јавне функције".

#### Члан 2.

У члану 2. иза става 2. додају се нови ст. 3., 4. и 5. који гласе:

- "3. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници који обављају јавне функције треба да се понашају савјесно и одговорно, да не угрожавају повјерење и поузданје грађана, те да поштују законске и друге прописе којима се одређују права, обавезе и одговорности у обављању јавних функција.
4. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници морају се придржавати етике позива и функције коју обављају.
5. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не смију свој приватни интерес стављати изнад јавног интереса."

Досадашњи ст. 3., 4., 5. и 6. постају ст. 6., 7., 8. и 9.

У ставу 3., који је овим измјенама постао став 6., у другој реченици ријеч "Званичници" замјењује се ријечима: "Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници".

У ставу 6., који је овим измјенама постао став 9., у првој реченици иза ријечи "обављају" додају се ријечи: "у складу са законским прописима о плаћама и накнадама запослених у институцијама Босне и Херцеговине и другим прописима", а друга реченица: "Осим ако је то овим законом изричито прописано, изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници не смију примати никакву другу накнаду" брише се.

#### Члан 3.

У члану 3. у тачки a) иза ријечи "представља" додају се ријечи: "и заступа", а иза ријечи "подузетник" додају се ријечи: "и, односно физичко лице које самостално на тржишту обавља дјелатности ради стичања добити."

Иза тачке a) додаје се нова тачка b) која гласи:

"b) "сродници" сматрају се блиски сродници, сродници у правој линији, сродници у побојној линији до трећег степена, сродници по тазбини до другог степена и дијете брачног друга;"

У досадашњој тачки b) која је овим измјенама постала тачка c) ријеч "званичника" брише се, а ријечи: "и, његов брат, сестра, те родитељи и дијете брачног друга (pastorak/pastorka)"



zamjenjuju se riječima: "izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;"

Iza dosadašnje tačke b) koja je ovim izmjenama postala tačka c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

"d) "interesno povezano lice" podrazumijeva srodnika ili lice koje je sa izabranim zvaničnikom, nosiocem izvršne funkcije i savjetnikom u ličnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla uticati na objektivnost u radu izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;"

Dosadašnje tačke c), d), e), f), g), h), i) i j) postaju tačke e), f), g), h), i), j), k) i l).

U tački c) koja je ovim izmjenama postala tačka e) u alineji 2) riječi: "i članovi" zamjenjuju se riječima: "Predstavničkog doma i delegate u Domu naroda".

Alineja 3) mijenja se i glasi:

"3) izabrani i imenovani zvaničnici od Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH), domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština BiH) i Vijeća ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje saglasnost dalo Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH;"

U tački d) koja je ovim izmjenama postala tačka f) riječi: "direktori, zamjenici i pomoćnici direktora organa državne uprave, agencija i direkcija, te zavoda imenovani od Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH;" zamjenjuju se riječima: "direktori i zamjenici direktora organa državne uprave, agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija Bosne i Hercegovine koji su izabrani i imenovani od Predsjedništva BiH, domova Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje saglasnost dalo Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH;"

Tačka f) koja je ovim izmjenama postala tačka h) mijenja se i glasi:

"h) "ulaganje kapitala" je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;"

U tački h) koja je ovim izmjenama postala tačka j) riječi: "članova porodice" zamjenjuju se riječima: "bliskog srodnika" i broj "100" zamjenjuje se brojem "200".

Tačka j) koja je ovim izmjenama postala tačka l) mijenja se i glasi:

"l) "javno preduzeće" je preduzeće kako je to definirano zakonima o javnim preduzećima;"

Iza tačke l) dodaju se nove tačke m), n), o) i p) koje glase:

"m) "javna funkcija" podrazumijeva poslove izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju obavlja;

n) "vlade" podrazumijevaju: Vijeće ministara BiH, Vladu Federacije BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu Brčko Distrikta BiH, vlade kantona, gradonačelnike i

načelnike općina koji su ovlašteni da raspolazu novčanim sredstvima, imovinom i pravima;

o) "lična usluga" je svako djelovanje kojim se jedna strana obavezuje da obavi određeni posao, a druga da joj plati za to određenu naknadu, a koji ne proizilazi iz radnog odnosa i

p) "institucije Bosne i Hercegovine" podrazumijevaju sve institucije Bosne i Hercegovine koje su osnovane Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine."

#### Član 4.

U članu 4. u stavu 1. riječi: "poslovnom odboru," brišu se, a riječi: "izvršnom odboru" zamjenjuju se riječima: "skupštini, upravi ili menadžmentu".

U stavu 2. riječ "poslovnom" briše se, riječ "direkciji," zamjenjuje se riječima: "obavljaju dužnosti direktora direkcije" a riječi: "dužnost direktora" brišu se.

Stav 4. mijenja se i glasi:

"4. Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije."

Dosadašnji stav 5. briše se.

#### Član 5.

U članu 5. u stavu 1. iza riječi "savjetnici" dodaju se riječi: "za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije," riječi: "poslovnog odbora" brišu se, riječi: "izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima: "skupštine, uprave ili menadžmenta" i druga rečenica: "Ova odredba primjenjuje se šest mjeseci nakon što zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici prestanu vršiti funkciju" briše se.

U stavu 2. iza riječi "savjetnici" dodaju se riječi: ", za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije," riječ "poslovnog," briše se, riječ "ni" zamjenjuje se riječima: "niti direktori direkcije ili", riječi: ", niti direktori" i druga rečenica: "Ova odredba primjenjuje se šest mjeseci nakon što zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici prestanu vršiti funkciju" briše se.

Stav 3. briše se.

#### Član 6.

U članu 6. u stavu 1. riječi: "poslovnog odbora, upravnog odbora" zamjenjuju se riječju "skupštine", riječi: "izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima: "uprave ili menadžmenta", iza riječi: "čiji je član" dodaje se riječ "izabrani" i iza riječi: "preuzimanja dužnosti" dodaju se riječi: "i za vrijeme obavljanja funkcije izabranog,".

U stavu 2. u prvoj rečenici riječi: "poslovnog odbora, upravnog odbora" zamjenjuju se riječju "skupštine", riječi: "izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima: "uprave ili menadžmenta", riječ "vladama" zamjenjuje se riječima: "institucijama koje se finansiraju iz budžeta" i u drugoj rečenici riječ "Vladom" zamjenjuje se riječima: "institucijama koje se finansiraju iz budžeta".

#### Član 7.

U članu 7. u stavu 1. u prvoj rečenici iza riječi: "Izabrani zvaničnici" dodaju se riječi: "i nosioci izvršnih funkcija", riječi: "taj zvaničnik ili njegovi bliski srodnici" zamjenjuju se riječima: "taj izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili interesno povezana lica" i u drugoj rečenici riječ "zvaničnici"



zamjenjuje se riječima: "Izabrani zvaničnici i nosioci izvršne funkcije".

U stavu 2. riječi: "njegov bliski srodnik" zamjenjuju se riječima: "interesno povezana lica".

#### Član 8.

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a. koji glasi:

#### "Član 8a.

#### **Angažman bliskih srodnika**

Pod uslovima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovog zakona, angažman bliskih srodnika izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa."

#### Član 9.

U članu 9. u stavu 1. riječ "zvaničnicima" zamjenjuje se riječima: "izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije i savjetniku".

U tački b) iza riječi "funkcija" dodaju se riječi: "mimo zakonskih propisa o plaćama i naknadama uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i drugih propisa;"

U tački f) riječi: "izvršenje uvida" zamjenjuju se riječju "uvid".

U tački h) riječi: "bliskog srodnika" zamjenjuju se riječima: "interesno povezanih lica i".

U tački i) riječ "odluku" briše se, riječi: "bliskog srodnika" zamjenjuju se riječima: "interesno povezanih lica" i riječi: "drugom bliskom srodniku" zamjenjuju se riječima: "i, drugom interesno povezanom licu".

#### Član 10.

U članu 10. u stavu 1. riječ "dužnosti" zamjenjuje se riječima: "javne funkcije", riječ: "novac" briše se i riječi "zvaničnik," zamjenjuju se riječima: "izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije i savjetniku" u odgovarajućem padežu.

U stavu 2. broj "100" zamjenjuje se brojem "200,00".

U stavu 4. riječi: "Izornoj komisiji i oni postaju vlasništvo BiH" zamjenjuju se riječima: "i predati instituciji vlasti koje su ih izabrale, ili imenovala i u čije ime obavljaju povjerenu javnu funkciju." U istom stavu dodaju se druga, treća i četvrta rečenica koje glase: "Institucije su dužne, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, posebnim aktom propisati postupak, način evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona. Institucije su dužne informaciju o predatim poklonima dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja informacije. Centralna izborna komisija BiH dužna je uspostaviti centralni registar poklona koje su izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije ili savjetnici primili u obavljanju javne funkcije."

U stavu 5. riječi: "i ako dobije navedeno, dužan ih je prijaviti i oni postaju vlasništvo BiH" brišu se.

U stavu 8. riječ "zvaničnika," zamjenjuje se riječima: "izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika,".

#### Član 11.

U članu 11. u stavu 1. u prvoj rečenici riječi: "osim dužnosti u političkoj stranci" brišu se, riječi: "vršiti drugu izvršnu" zamjenjuju se riječju "obavljati", a iza riječi "dužnost" dodaju se riječi: "ovlaštenih lica u fondacijama i udruženjima, osnovanim u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama,

a koja se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, u iznosu većem od 10.000 KM godišnje odnosno u iznosu većem od 50.000 KM godišnje u fondacijama i udruženjima iz oblasti kulture i sporta."

Dosadašnji st. 2. i 3. brišu se.

#### **Drugo poglavlje - Otvorenost**

#### Član 12.

U članu 12. riječi: "Pravilima i" brišu se.

#### Član 13.

Članovi 13., 14., 15. i 16. brišu se.

#### Član 14.

Naziv Trećeg poglavlja - Implementacija mijenja se i glasi:

#### **"Treće poglavlje - PROVOĐENJE I POSTUPAK PRED CENTRALNOM IZBORNOM KOMISIJOM BiH"**

U članu 17. u stavu 1. u tački a) riječ "politiku" zamjenjuje se riječju "političku", iza riječi: "integriteta" dodaje se riječ "javne", a riječi: "i, a ne lica koje vrši tu funkciju" brišu se.

U tački c) riječ "obascima" zamjenjuje se riječju "obrasce".

U tački d) riječ "predstavljaju" zamjenjuje se riječju "predstavlja".

Tačka e) mijenja se i glasi:

"e) podnosi godišnji izvještaj o svom radu Parlamentarnoj skupštini BiH, Predsjedništvu BiH i javnosti i".

U tački f) riječi: "o svakom" zamjenjuju se riječima: "u svakom".

U stavu 2. riječi: "državnog budžeta" zamjenjuju se riječima: "Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine".

#### Član 15.

U članu 18. u stavu 1. riječi: "pokreće se na zahtjev Izborne komisije ili na zahtjev lica o kojem se radi" zamjenjuju se riječima: "pokreće se po službenoj dužnosti".

U stavu 3. riječ "izvršne" briše se.

U stavu 6. riječi: "mora pribaviti izjavu lica na koje se sankcija odnosi" zamjenjuju se riječima: "dužno je omogućiti licu protiv kojeg se vodi postupak da da izjavu".

#### Član 16.

Član 19. "Tužbe" mijenja se i glasi:

#### "Član 19.

#### **Žalbeni postupak**

1. Žalbu na odluku Centralne izborne komisije BiH, iz oblasti primjene ovog zakona, rješava Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine.
2. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke, preko Centralne izborne komisije BiH."

#### Član 17.

U članu 20. u stavu 1. u prvoj rečenici iza broja "8" dodaje se broj "i, 8a.", riječ "ili" zamjenjuje se veznikom "i", riječi: "neposredno ili posredno izabranu funkciju" zamjenjuje se riječima: "funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika" i u drugoj rečenici riječ "zvaničnik" zamjenjuje se riječima: "izabrani zvaničnik".

U stavu 2. riječi: "taj zvaničnik ili nosilac izvršne funkcije" zamjenjuju se riječima: "taj izabrani zvaničnik, nosilac izvršne



funkcije ili savjetnik", a iza broja "10.000 KM", riječ "Zvaničnik" zamjenjuje se riječima: "Izabrani zvaničnik".

Stavovi 3., 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 3. riječi: "na osnovu ovog poglavlja plaćaju se Izornoj komisiji", zamjenjuju se riječima: "uplaćuju se u budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine".

#### Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen i u "Službenim novinama FBiH", "Službenom glasniku RS" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

PSBiH broj 233/08

23. jula 2008. godine

Sarajevo

|                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predsjedavajući<br>Predstavničkog doma<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>Niko Lozanić, s. r. | Predsjedavajući<br>Doma naroda<br>Parlamentarne skupštine BiH<br>dr. Mladen Ivanić, s. r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici Zastupničkog doma, održana 18. lipnja 2008. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 23. srpnja 2008. godine, usvojila je

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

##### Članak 1.

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.16/02, 14/03 i 12/04) u članku 1. u stavku 1. riječi: "Ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "S ciljem sprečavanja sukoba interesa, ovim Zakonom" i riječ "dužnosti" zamjenjuje se riječima: "javne funkcije".

Stavci 2, 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5, koji postaje stavak 2, riječi: "javnih dužnosti" zamjenjuju se riječima: "javne funkcije".

##### Članak 2.

U članku 2. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:

"3. Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obnašaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, ne ugrožavati povjerenje i pouzdanje građana, te poštovati zakonske i druge propise kojima se određuju prava, obveze i odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.

4. U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati etike poziva i funkcije koju obnašaju.

5. U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju stavljati svoj privatni interes iznad javnoga interesa."

Dosadašnji st. 3, 4, 5. i 6. postaju st. 6, 7, 8. i 9.

U stavku 3, koji je ovim izmjenama postao stavak 6, u drugoj rečenici riječ "Dužnosnici" zamjenjuje se riječima: "Izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici".

U stavku 6, koji je ovim izmjenama postao stavak 9, u prvoj rečenici iza riječi "obnašaju" dodaju se riječi: "sukladno zakonskim propisima o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i drugim propisima", a druga rečenica: "Osim ako je to ovim zakonom izričito propisano, izabrani dužnosnici, nositelji izvršne dužnosti i savjetnici ne smiju primati nikakvu drugu naknadu" briše se.

##### Članak 3.

U članku 3. u točki a) iza riječi "predstavlja" dodaju se riječi: "i zastupa" i iza riječi "poduzetnik" dodaju se riječi: ", odnosno fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti."

Iza točke a) dodaje se nova točka b), koja glasi:

"b) "srodnicima" se smatraju bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog druga;"

U dosadašnjoj točki b), koja je ovim izmjenama postala točka c), riječ "dužnosnika" briše se, a riječi: ", njegov brat, sestra, te roditelji i dijete bračnog druga (pastorak/pastorka)"

zamjenjuju se riječima: "izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;"

Iza dosadašnje točke b), koja je ovim izmjenama postala točka c), dodaje se nova točka d), koja glasi:

"d) "interesno povezana osoba" podrazumijeva srodnika ili osobu koja je s izabranim dužnosnikom, nositeljem izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;"

Dosadašnje toč. c), d), e), f), g), h), i) i j) postaju toč. e), f), g), h), i), j), k) i l).

U točki c), koja je ovim izmjenama postala točka e), u alineji 2) riječi: "i članovi" zamjenjuju se riječima: "Zastupničkog doma i izaslanike u Domu naroda".

Alineja 3) mijenja se i glasi:

"3) izabrani i imenovani dužnosnici od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH), domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština BiH) i Vijeća ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje suglasnost dalo Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH;"

U točki d), koja je ovim izmjenama postala točka f), riječi: "direktori, zamjenici i pomoćnici direktora tijela državne uprave, agencija i direkcija te zavoda imenovani od strane Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH;" zamjenjuju se riječima: "ravnatelji i zamjenici ravnatelja tijela državne uprave, agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija Bosne i Hercegovine koje su izabrali i imenovali Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje suglasnost dalo Predsjedništvo



**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

177

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 2. februara 2012. godine, i na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 29. februara 2012. godine, usvojila je

**ZAKON  
O DOPUNI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U  
INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE**

**Član 1.**

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) iza člana 6. (Vladina ulaganja u privatna preduzeća) dodaje se član 6a., koji glasi:

**"Član 6a.**

(Članstvo u skupštinama preduzeća)

Članovima skupštine, u smislu odredbi člana 4. stav (1), člana 5. stav (1) i člana 6. stav (2) ovog zakona, smatraju se dioničari koji su vlasnici više od 1% kapitala preduzeća."

**Član 2.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-5/12

29. februara 2012. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH  
Dr. **Milorad Živković**, s. r.

Predsjedatelj  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH  
Dr. **Dragan Čović**, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici

Zastupničkog doma održanoj 2. veljače 2012. godine i na 13. sjednici Doma naroda održanoj 29. veljače 2012. godine, usvojila je

**ZAKON  
O DOPUNI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U  
INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE**

**Članak 1.**

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), iza članka 6. (Vladina ulaganja u privatna poduzeća) dodaje se članak 6a., koji glasi:

**"Članak 6a.**

(Članstvo u skupštinama poduzeća)

Članovima skupštine, u smislu odredaba članka 4. stavak (1), članka 5. stavak (1) i članka 6. stavak (2) ovoga Zakona, smatraju se dioničari koji su vlasnici više od 1% kapitala poduzeća."

**Članak 2.**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-5/12

29. veljače 2012. godine

Sarajevo

Predsjedatelj  
Zastupničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH  
Dr. **Milorad Živković**, v. r.

Predsjedatelj  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH  
Dr. **Dragan Čović**, v. r.

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 2. februara 2012. godine, i na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 29. februara 2012. godine, usvojila je